

**ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SARADNJI CRNE GORE SA
ISELJENICIMA**

Član 1

U Zakonu o saradnji Crne Gore sa iseljenicima („Sl. list CG“ 47/15) član 1 mijenja se i glasi:

“Ovim zakonom uređuju se način ostvarivanja i jačanja saradnje Crne Gore sa iseljenicima, zaštita prava i interesa iseljenika, pružanje podrške jačanju saradnje sa iseljenicima kroz sufinansiranje programa i projekata organizacija iseljenika, obrazovanje i nadležnost Savjeta za saradnju sa iseljenicima, kao i druga pitanja od značaja za iseljenike“.

Član 2

U članu 8 stav 1 riječi: „omladinske politike i sporta“ zamjenjuju se riječima: „politike sporta i mladih“.

U članu 8 stav 1 alineja 3 poslije riječi: „kreira“ dodaju se riječi: „i podstiče“.

Član 3

U članu 11 stav 1 poslije riječi: „lokalne samouprave“ dodaje se riječ: „jedinice“.

U članu 11 stav 1 poslije alineje 1 dodaje se nova alineja koja glasi:

„podstiče uključivanje iseljenika koji su se istakli na polju privredne saradnje, a koji imaju crnogorsko državljanstvo, u rad međudržavnih komisija za ekonomsku saradnju, koje se održavaju shodno bilateralnim sporazumima o ekonomskoj saradnji;“

Dosadašnje al. 2, 3, 4, 5, 6 i 7 postaju al. 3, 4, 5, 6, 7 i 8.

Alineja 3 mijenja se i glasi: „promoviše i u saradnji sa organom državne uprave nadležnim za ekonomiju i opštinom inicira određene razvojne projekte

nerazvijenih područja i privrednih djelatnosti od posebnog društvenog interesa koji bi se mogli realizovati u partnerstvu sa iseljenicima;“

Alineja 4 mijenja se i glasi: “inicira potpisivanje sporazuma o ekonomskoj saradnji i izbjegavanju dvostrukog oporezivanja;“

Član 4

Nakon člana 13 dodaje se novi član 13a koji glasi:

„Odbor za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore

13a

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore (u daljem tekstu: nadležni odbor) razmatra pitanja koja se odnose na status iseljenika iz Crne Gore u drugim državama, predlaže mjere za ostvarivanje, unapređivanje i zaštitu njihovih prava, informiše Skupštinu Crne Gore o opštim i konkretnim problemima sa kojima se suočava iseljeničtvo, prati i učestvuje u sprovođenju državne politike u oblasti saradnje sa iseljenicima, ostvaruje kontakte i saraduje sa organizacijama iseljenika iz Crne Gore.

Uprava obavještava nadležni odbor o značajnim pitanjima iz oblasti saradnje sa iseljeničtvom.

Na inicijativu Odbora, Uprava daje informacije iz okvira svojih nadležnosti propisanih ovim zakonom.

Uprava podnosi nadležnom odboru izveštaj o radu, najmanje jednom godišnje.“

Član 5

Član 16 mijenja se i glasi:

„Članove Savjeta iz reda predstavnika iseljenika čine:

- po tri iz Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Savezne Republike Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država i Republike Turske;
- po dva iz Republike Argentine, Republike Hrvatske, Velikog Vojvodstva Luksemburga;
- po jedan iz Republike Albanije, Republike Makedonije, Kosova, Republike Slovenije, Republike Italije, Švajcarske Konfederacije, Kraljevine Danske,

Kanade, Ruske Federacije, Republike Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Kraljevine Belgije i Kraljevine Holandije;

- ukupno jedan za Saveznu Republiku Austriju, Češku Republiku i Slovačku Republiku;

- ukupno jedan za Madjarsku, Rumuniju, Poljsku i Ukrajinu;

- ukupno jedan za Komonvelt Australiju, Novi Zeland i Južnoafričku Republiku;

- ukupno jedan za Republiku Kipar i Grčku;

- ukupno jedan za Kraljevinu Španiju i Portugaliju;

- ukupno jedan za Kraljevinu Norvešku, Kraljevinu Švedsku i Republiku Finsku;

- ukupno dva za Republiku Čile, Republiku Peru, Republiku Paragvaj, Istočnu Republiku Urugvaj, Bolivarsku Republiku Venecuelu, Višenacionalnu Državu Boliviju, Saveznu Republiku Brazil, Republiku Gvatemalu, Sjedinjene Meksičke Države, Republiku Panamu;

- jedan za sve ostale države.“.

Član 6

U članu 17 riječ: „i“ zamjenjuje se riječju: „ili“.

Član 7

U članu 19 stav 1 alineja 1 nakon riječi „Savjeta“ dodaju se riječi „najmanje 2 godine prije objavljivanja javnog poziva;“

U članu 19 stav 1 alineja 3 mijenja se i glasi:

„- je u toku dvije godine koje prethode predlaganju kandidata za člana Savjeta realizovala najmanje dva projekta ili aktivnosti iz domena nadležnosti Savjeta.“

U članu 19 stav 2 poslije alineje 2 dodaje se nova alineja koja glasi:

„ – kod nadležnog organa zemlje prijema ovjeren popis članova organizacije koji obavezno sadrži podatke o ličnom imenu, datumu rođenja, datumu pristupanja organizaciji, datumu prestanka članstva u organizaciji, a može sadržati i druge podatke.“

Dosadašnje al. 3, 4, 5 i 6 postaju al. 4, 5, 6 i 7.

Član 8

Član 21 mijenja se i glasi:

„Uprava će, u roku od deset dana od isteka roka iz člana 18 stav 3 ovog zakona, na svojoj internet stranici objaviti listu kandidata koji su predloženi za članove

Savjeta, sa nazivima organizacija iseljenika koje su ih predložile, a koje ispunjavaju uslove iz člana 17 i člana 19 ovog zakona.

Ukoliko je broj kandidata za člana Savjeta za određenu državu veći od broja propisanog članom 16 ovog zakona koji se odnosi na tu državu, Uprava će pozvati organizacije iseljenika koje su predložile kandidate iz jedne države da u dogovoru i u roku od 7 dana daju konačan predlog kandidata.

Ukoliko se dogovor ne postigne u predvidjenom roku, Uprava će pozvati organizacije iseljenika koje su predložile kandidate iz jedne države da glasaju za predložene kandidate iz te države, pri čemu ne mogu da glasaju za kandidate koje su same predložile.

Smatra se da je za člana Savjeta koji će biti predstavnik iseljenika predložen kandidat, odnosno kandidati koji dobiju najveći broj glasova.“

Član 9

Nakon člana 21 dodaje se novi član 21a koji glasi:

„Komisija 21a

Postupak glasanja i utvrđivanja broja glasova sprovodi Komisija koju obrazuje ministar vanjskih poslova (u daljem tekstu: Komisija).

Komisiju čine dva predstavnika Uprave i po jedan predstavnik Ministarstva i Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore. Pridruženi, peti član Komisije, je predstavnik diplomatsko-konzularnog predstavništva koje pokriva jurisdikciono područje zemlje za koju se bira kandidat.

Pri izboru kandidata Komisija vodi računa o brojnosti i aktivnosti organizacije iseljenika koje su predložile kandidate, kao i o ugledu i prihvaćenosti konkretnog kandidata od strane šire iseljeničke zajednice.“

Član 10

U članu 22 stav 1 alineja 1 poslije riječi: „sport“ dodaju se riječi: „i mlade“.

Član 11

Član 23 mijenja se i glasi:

„Istaknute ličnosti su iseljenici i lica iz Crne Gore koja su se afirmisala u oblasti saradnje sa iseljenicima i na promociji Crne Gore u smislu ovog zakona.

Maksimalan broj članova iz reda istaknutih ličnosti u Savjetu je deset. Najviše pet članova Savjeta iz reda istaknutih ličnosti iz Crne Gore predlaže Ministarstvo. Najviše pet članova Savjeta iz reda istaknutih ličnosti iz iseljeništva predlaže Uprava.“

Član 12

U članu 26 riječi: „istupanjem, isključenjem“ zamjenjuju se riječju: „razrješenjem“.

Član 13

Poslije člana 26 dodaju se dva nova člana i glase:

„Razrješenje članova Savjeta Član 26a

Vlada Crne Gore će razriješiti člana Savjeta i imenovati drugog, ukoliko:

- se utvrdi da je prilikom imenovanja dao o sebi netačne podatke ili je propustio da iznese podatke i okolnosti koje su bitne za imenovanje;
- nije opravdao svoje odsustvo sa sjednica Savjeta (uzastopno 2 puta) ili ne obavlja dužnosti člana Savjeta u periodu dužem od godinu dana;
- svojim aktivnostima šteti radu i ostvarivanju ciljeva Savjeta.

Postupak razrješenja člana Savjeta Član 26b

Postupak razrješenja člana Savjeta pokreće se na zahtjev Uprave, Savjeta ili organizacije iseljenika koja ga je predložila.

Vlada Crne Gore donosi odluku o razrješenju člana Savjeta, na osnovu obrazloženog predloga predsjednika Savjeta, a nakon sprovedenog postupka u kome su utvrđene sve relevantne okolnosti i u kome je članu Savjeta, protiv koga je pokrenut postupak, omogućeno da se izjasni o svim okolnostima.“

Član 14

U članu 29 stav 1 riječ „potpredsjednike“ zamjenjuje se riječima „do četiri potpredsjednika“.

Član 15

U članu 36 stav 6 riječ: „Vlada“ zamjenjuje se riječju: „Ministarstvo“.

Član 16

Poslije člana 40 dodaje se novo poglavlje i šest novih članova koji glase:

„VI. PODRŠKA JAČANJU SARADNJE SA ISELJENICIMA

Sufinansiranje projekata

Član 40a

Jačanje saradnje sa iseljenicima podstiče se sufinansiranjem programa i projekata organizacija iseljenika sredstvima iz budžeta Crne Gore.

Ministarstvo propisuje uslove za organizacije iseljenika koje imaju pravo učešća na konkursu, obrazac prijave, donošenje odluke o sufinansiranju, namjenskom korišćenju odobrenih sredstava, izvještaju o realizaciji projekata i nadzoru nad izvršenjem ugovora.

Sufinansiranje programa i projekata organizacija iseljenika iz Crne Gore vrši se na osnovu javnog konkursa (u daljem tekstu: konkurs).

Kriterijumi za vrednovanje programa i projekata

Član 40b

Vrednovanje programa i projekata organizacija iseljenika za sufinansiranje vrši se prema sledećim kriterijumima:

- kvalitet projekta i značaj za očuvanje državnog i kulturnog identiteta Crne Gore i multikulturalnih vrijednosti;
- doprinos očuvanju tradicije, kulturne baštine, afirmaciji i promociji Crne Gore;
- referentnost i stručne kompetencije realizatora programa i projekta i učesnika u programu i projektu;
- uticaj programa i projekta na jačanje povezanosti iseljenika sa Crnom Gorom;
- uticaj programa i projekta na jačanje povezanosti iseljeničke organizacije u zemlji prijema;
- veličinu iseljeničke organizacije koja je obuhvaćena projektom;
- spvodljivost programa i projekta, odnosno realnost budžeta i obezbeđenost uslova za njegovu realizaciju;
- održivost programa i projekta.

Obim sufinansiranja

Član 40v

Odobreni programi i projekti sufinansiraju se u iznosu do 50%.

Programi i projekti od državnog značaja sufinansiraju se u iznosu do 70%.

Visina odobrenih sredstava po programu ili projektu zavisi od raspoloživih sredstava i broja odobrenih projekata po konkursu.

Javni konkurs

Član 40g

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata iseljeničkih organizacija raspisuje Uprava i objavljuje na svojoj internet stranici.

Pravo učešća na konkursu ima organizacija iseljenika koja je registrovana najmanje 2 godine prije dana objavljivanja konkursa.

Konkurs se raspisuje u prvom kvartalu tekuće godine.

Rok za podnošenje prijave na konkurs ne može biti kraći od 30 dana od dana objavljivanja konkursa.

Komisija za vrednovanje programa i projekata

Član 40d

Vrednovanje programa i projekata za sufinansiranje sprovodi Komisija za raspodjelu sredstava (u daljem tekstu: Komisija), koju obrazuje Ministarstvo.

Aktom o obrazovanju Komisije utvrđuje se sastav, zadaci, način rada, trajanje mandata i naknada članovima Komisije za rad.

Komisija je dužna da u roku od 30 dana od zaključenja konkursa razmotri sve prispjele prijave i dostavi ministru predlog odluke o dodjeli sredstava za sufinansiranje, sa obrazloženjem koje sadrži naziv programa/projekta, naziv i sjedište podnosioca programa/projekta i iznos sredstava za sufinansiranje.

Posebne vrste pomoći

Član 40đ

Organizaciji iseljenika koja daje značajan doprinos očuvanju i jačanju saradnje sa iseljenicima, mogu se opredijeliti sredstva neophodna za njihov redovan rad.

Dodjela sredstava iz stava 1 ovog člana vrši se aktom ministra vanjskih poslova, na obrazloženi prijedlog Uprave za dijasporu.

U cilju jačanja saradnje sa iseljenicima, Uprava može sklapati ugovore o sufinansiranju programa i projekata sa nosiocima saradnje iz člana 33 ovog zakona.“

Dosadašnje poglavlje VI postaje poglavlje VII.

Član 17

Poslije člana 41 dodaje se novi član koji glasi:

„Primjena pojedinih odredbi 41a

Javni konkurs iz člana 40b ovog zakona će biti raspisan tokom 2018. godine.“

Član 18

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".